



Чурапчыга күн тахсар!

САҢГА ОЛОХ



100 ЛЕТ
ЯССР
1922-2022

Чурапчы улуунун хаһыата

Балабан ыйын 9 күнэ, 2022 сыл, бээтинсэ

№ 35 (11861)

ҮӨРЭХ-ИИТИИ

Учууталлар балабан ыйынаабы муньахтара буолла



стр. 2

ЫЧЧАККА АНАЛЛААХ БАЛАҢА

Маарыкчаан ыччаттара

стр. 5

БАЛАЙАН ҮЙҮН 11 КҮНЭ - АРЫҒЫНЫ УТАРЫЫ КҮНЭ

Биридэ бэриллэр олобу арыгынан аралдыгыныман



стр. 6



КӨМҮС КУҤҮН КЭРЭ ТҮГЭННЭРЭ

Ньургуйна Беллева хаартыскаба түгэриитэ

КОРОНАВИРУҢУ УТАРЫ ҮЛЭЛИИР СУҢАЛЫСТААП ИҢИТИННЭРИИТЭ

Улууспутулар дьанынан сугуллуу нэдиэлэ иһигэр биллэрдиик элбээтэ. Балабан ыйын 7 күнүгүбү туругунаан улуус инфекционнай отделениетыгар 5 киһи сытар. Итинтэн 050то - 0. Таһыттан 88 киһи эмтэнэр, онтон 050то -13. Дьокуускайга эмтэнээччи - 1. Вакцинаны былаанынан 11204 киһи ылыахтаабын, билигин 9768

киһи бастакы компоненти, 5707 киһи иккинни ылбыт. Вакцинаны ылбыттар туруктара үчүгэй. Нэһиликтэринэн ылан көрдөххө, Чурапчыга - 44, Хатылыга, Хайахсыкка, Мырылаба - 2-лии, Одьулуунга - 10, Сылаанга, Кытаанахха, Болтоого - 4-түү, Мугудайга, Алабарга, Хадаарга - 1- дии, Хоптоого -8, Төлөйгө - 6 киһи ылдыан эмтэнэ сылдьаллар.

Бэйэни харыстанар туһуттан маасканы, бэрчээккени кэпсэ сылдьып, социальнай арыты туһун, иһини чаастатык суунуу. Ылары сибиктэ (температура табыстабына, сыты, амтаны билбэт буолааххытына, өвөлүнүххитинэ) бырааһы ыгырып.

Чурапчытаабы киһи балыһа суһал линияһини төлөһүнэ - 89618696878. Роспотребнадзор - 84115141272. ЕДДС - 84115141660.

ТЭТТИК СОНУННАР

Улуу тириэньэр пааматын- ныыгар сибэкки дьөрбөтүн уурдулар

Балабан ыйын 5 күнүгэр биһир дойдутаахтык, улуу тириэньэр Дмитрий Петрович Коркин төрөөбүтэ 94 сылын туолта. Бу күн киһи пааматынныыгар сүгүрүйүү бэлэтэин - сибэкки дьөрбөтүн уурдулар. Улуус баһылыга Степан Саргыдаев, Чурапчы нэһилиэгин баһылыга Владимир Сивцев уонна туһааннаах тэрииттэ салайааччылары успуорка анаабыт олоһун туһунаан ахтан-саһан аастылар. Улуу Куоркутга уһулуһуулан, үс Олимпия, 175 ССРС успуордун маастара, 13 норуоттар икки ардыларынаабы кылаастаах успуорт маастара, уонна 4 Сэбиэскэй сойуус үтүөлээх маастара үүнэн тахсыбыттара. Эһини Дмитрий Петрович үбүлүүйдээх сылыгар анаммыт анал хамыһыһа тэрииттэн, маньаха туһулаһыт үгүс өрүттээх үлэ-хамнас, испартыбынай дыһаллар ытыктылааччылары былаанналар.

Хоту көһөрүллүү 80 сылыгар анаммыт улахан тэрээһин Ытыктылаабы

Ытыктылаабы балабан ыйын 19 күнүгэр Хоту көһөрүллүү 80 сыла туолар. Билигин улууспут нэһиликтэригэр, Дьокуускайга уонна ороспүүбүлүү атын улуустарыгар барыта 176 көһөрүллүү ытыктылаабы олоһор. Маньаха туһулаһан, улууспутулар сыл устата араас таһымынаах дыһаллар, үлэ-хамнас былааннаһан ытылаар. Ол курдук, улуус баһылыга Степан Саргыдаев дыһалынан, көһөрүллүү ытыктылаахтарыгар саастарынан көрөн, биһир кэмээх матырыаһалынай көмө оһоһулуоһа. Балабан ыйын ортоһугар дээрэ ытык дьоммутулар бу көмөнү тиксэрэхтэрэ.

Итинн тэһэ, бу сылы көрсө, балабан ыйын 18 күнүгэр "Айылаан" киһиэ тыйаатырыгар "Вечная память народу" документальнай киһиэ көрдөрүлүөһэ. Ноньуо күн Хоту көһөрүллүү мемориалыгар Кутурбан күнүгэр анаммыт минитин, "Айылы" культуура уонна духуобунай сайдыы киһинигэр Григорий Турантаев Хоту көһөрүллүүгэ аһабыт хаартыскаанан быыстаһыката туруоһа, улуустаабы киһиэммит биһилэттээх үлэһиттэрэ бу тизмээһэ анаабыт киһиэ быыстаһаһын тэрииттэрэ. Кэриэстэһил күнүгэ анаммыт бэлэ тэрээһин буолуоһа, хоту улуустары кытта быһа бигэрин хойбуоһа. Киһиэ ыччаттар факеллаах хаамылаһа, лазернай шоу тэрииттэрэ былаанналар. Балабан ыйын 20 күнүгэр форум ытыктылаабы, саһа киһиэ биһирээһэ тэрииттэрэ.

Улуус баһылыга Мугудайга, Алабарга сырытта

Бу күнүгэр улуус баһылыга Степан Саргыдаев Мугудай уонна Алабар нэһиликтэригэр сырытта. Оттук сезонулар бэлэмнэһини хайдах баһыһаһылаабын биллэтэ. Туһааннаах тэрииттэ салайааччылары, үлэһиттэри кытта көрсөн үлэһэ-хамнаска туох кыһалбалар бааларын дүүүлээтэ. Итинн тэһэ Алабар нэһилиэгин олохтоохторун үөрүүлэрин үлэстэһи, испиэһинистэргэ анаммыт толору хаачыһылааһа саһа уопсай дьыэ үөрүүлээх аһаһыһылааһа кыһанна. "Талааннаах, эдэр испиэһинистэр тыа сиригэр үлэһини кэлиэһини, олохсуйа хаалаларын туһугар, бастаһан туран, киһиэһэр өлөрөр, үлэһини усулуобуһаларын тэриһини буолар. Оһон саһа дьыэ куруутун сылаас эркиннээх буолуун, эдэр үлэһиттэргэ үгүс түгэһини бэлэттэһини", - дьыэ улуус баһылыга баһа санаһын тэһэтэ.

ИЛ ДАРХАН НЭДИЭЛЭТЭ

Айсен Николаев үлэтин сүрүн түгэннэрэ

Атырдык ыйын 29 күнү. Айсен Николаев өрөспүүбүлүкэ салалтатыгар ыыптыт мунньабыр дойду бырайыгталыстыбатын бэрэсдээтэлэ Михаил Мишустин Улук Илинги уокурукка сырылтын түмүгүнүн соруудахтарын толорорго сорууктары туруорда. Халаантан харыстыыр тутуулар өнөһүлүлөөхтөөх нэһилиэнньэ-

лээх пууннарын быһаарарга эттэ. Федеральнай былаас уорганнарын кытта ойуур баһаарын сэрэтэр уонна бохсор үлэтэри эбин үбүлээһин. «Авиалесоохрана» үлэһиттэрин ахсаанын элбэттин, Тапта улууһугар Ытык Күөлгэ 450 мэтэстээх оскуоланы тутуу, онкология дистансерын тутуутун түмүктээн, үлэһэ киллэрэргэ

эбин үп бэрэһилигин боппууостарыгар ыкса үлэтээрэ ыйда. Эһилиһиттэн «Мин идэм - IT» куюнурус дойду атын эргэтиһиннэригэр тарҕаныахтаах. «Сайберин» хампаанньа бырайыактарын уонна «Онаэксис» бырайыагы киникаларга өлөөх киллэрин тоҕоостообун быһаарарга Михаил Мишустин дойду доруо-

буһа харыстабылын министэриһтибэтингэр соруудахтаабыта. «Саория» хампаанньа бородууксуулатын ханнык коруугун онорон таһаарыи инникилээһин торумнуохтаахтар.

Атырдык ыйын 29 күнү. Айсен Николаев Арасыйыа Судаарыстыбаннай ээбэтин үөрэххэ хамыаһыатын «Орто анал үөрэхтээһин» хайысхатыгар оробуочай бөлөһүн мунньабын ыытта. Дойду министэриһтибэтин, эргэтиһиннэр бэрэстэбинэтлэрэ, федеральнай экспердэр кытынылар. Үөрэтэр-производствоннай киникэри (кластердэри) тэрийин туһунан боппууоһу кордугэр. «Профессионалитет» федеральнай бырайыак чэрчитинэн Саха сиригэр тыа таһаарыстыбатыгар каадыры бэлэмниир кини аһыллар. Кэлэр сылга хайа хостуур салаатыгар анаан тэриһилээбэ. Маныык кининнэргэ оробуочай идэлэргэ үөрэттигэ уонна бүтэрэр дьон үлэ мистэтин булалларыгар тэриһтэлэр быһаччы кытталлар.

Атырдык ыйын 29 күнү. Ил Дархан эконимикэ салааларын, социальнай эйгэни уонна судаарыстыбаннай тэриһтэлэри сыһыппаража көһөрүү бырайыактыыр офийын мунньабын ыытта. Өрөспүүбүлүкэ дойду эргэтиһиннэрин салалтатын ортолоругар

сыһыппаража көһүү рейтингтэр сэттис мистэтин ылар. Айсен Николаев судаарыстыбаннай тэриһтэлэри уонна айты-хампаанналар биригэ үлэһитиннэрин күүһүрээргэ эттэ. Доруобуһа харыстабылыгар быһырын эргэтиһиннэһин информация бириһтиһтэр көһүү сабаламмыта, 2023 сылга түмүктэниэхтээх. «122» сулуусажа «Айта» көмөлөһөөчүгэ олоһурбут нэһилиэнньэ, анаан электроннай сервистэр өлөөхө киирээлэр. Мэһэһиннэ тэриһтэлэрин сайтара барыта «Доруобай Саха сирэ» платформага түмүллээлэр.

Балабан ыйын 3 күнү. Арасыйыада Буойун албан аатын күнүгэр – Аан дойду иккис сэринтэ түмүктэммит күнүгэр дойду бары эргэтиһиннэригэр «Кыайыы дыктаана» ытылтына. Саха сиригэр дыктааны 725 былаһааккада суруйдулар. Бу аахсыһада Ил Дархан Айсен Николаев кытынна. «Биһиги улуу дойдубут устуоруйата — бу патриотизм устуоруйата. Кини-аймабы фашизмтан босхолоһуунга норуолпут сүрүн орулу ылытын туһунан историческай чакыны үүһэр көлүөнэбэ» эһэһиэр, тирдэр биһиги ытык нэспит буолар», – дигэн Айсен Николаев эттэ.

Афанасий НОЕВ, Ил Дархан пресс-экирэтээрэ.



ҮӨРЭХ-ИИТИИ

Учууталлар балабан ыйынаабы мунньахтара буолла

«Айылгы» оройуоннаабы култуура уонна духуобунай сайдыы киниһигэр саҥа үөрэх дьылын көрсө «Бири кэлим үөрэх эйгэтэ: саҥа саҕахтар, хайысхалар уонна сорууктар» дигэн Чурапчы улууһугар сыһыата ытыллар учууталлар сүбэ мунньахтара буолла. Манна улуус баһылыга Степан Саргыдаев, Ил Түмэн дьокутааттара Семен Никитин, Михаил Гуляев, улуус куратора, Семен Донской аатынан Үөрэҕи сайыннарар уонна учууталлар идэлэрин үрдэтэр үнүстүүт саха уонна нуучча тылын кафедратын ээбэһисэһийин солбууааччы Варвара Аммосова, Чурапчы улууһун үөрэххэ салаатын начаальнынныга Юрий Посельский, нэһилиэк баһылыктара, оскуола дириэктэрдэрэ, уһууаан ээбэһисэһидэрэ, учууталлар, интээччилэр кытыныннар.

Мунньах сабаланыан иһинэ, Иван Павлов аатынан Чурапчы орто оскуолатын «Память» БПК интээһиччилэрэ Дойду, Саха сирин, Чурапчы улууһун былаахтарын өрө тутан киирдилэр, гимн ылданыа. Үөрэх эйгэтин үлэһиттэрэ РФ Үөрэҕиринтин министирэ Сергей Кравиов, СӨ Ил Дархана Айсен Николаев, СӨ үөрэххэ уонна наукага ми-

нистирэ Ирина Любимова биндэһиннэ этиннэрин, үөрэх дьыла сабаламмытын ээрдэлэрин иһиттиэр. Пленарнай мунньахха сүрүн дакылааты Чурапчы улууһун үөрэххэ салаатын начаальнынныга Юрий Посельский огордо. Кини ааспыт үөрэх дьылын түмүктэрин сийһини ырытта, быһылгы үөрэх дьылыгар туар сорууктарга

тохтоото. Бары оскуолалар, уһууааннар өрөмүөннэргэ кэмингэр түмүктэһин, үлэһиттэргэ, үөрэтэргэ усулуобуһа тэриһилээбэ. Быһылгы үөрэх дьылын уратытын үөрэх халчыстыбатын үрдэтин, өбө сайлар эйгэтин тэрийин сорууктары турбуттар.

Чурапчы улууһун баһылыга Степан Саргыдаев ээрдэлээн туран, быһылгы үөрэх дьыла сабаланытыгар улуус салалтатын өтүттэн туох үлэтэр барыттарын билдэһиннэрдэ. Тыа сирин кэскилингэр, чуолаан боһуоһоһтэр кэлим сайдыыларыгар улахан оруол уурулуохтаабын бэлэтээтэ. Ол ээрэри итинэн уоскууан хааһаакка, үөрэттин-иттин саҥа сорууктары толорууга күүскэ үлэтээрэ, өлөх сайдыытын кытары тэнигэ хардылаһаан иһэргэ, саҥаны киллэрингэ хорсундук ылсарга ытырда.

Ил Түмэн ыччат дьылааларыгар, физическай култуурага уонна успуорка сис кэмитиэтин бэ-



рэсдээтэлэ Михаил Гуляев үөрэх дьыла сабаламмытын ээрдэлээтэ, оскуолалар, уһууааннар онуларыннан хаалан үлэһитиннэригэр Феодосия Габышева салайар кэмитиэтинин биригэ үлэһиттэргэ улахан оруолаах буолабутун бэлэтээтэ. Маныаха Феодосия Васильевна үөрэх эйгэтэ өрөспүүбүлүкэбэ сийһарыгар салайар дуоһуунактарга өр сыл үлэһиттэ, уопута көмөлөспүтүн этэн туран, махта-лын биллэрдэ. Саҥын учуутал, интээччи оруулулар тохтоото. Хас биридин үөрэх эйгэтин

үлэһиттэ бастын буоларга дуулуһуохтаабын, үлэһэ бэринилээх, ыччат сайдарыгар кини элбэһи ситиһиэхтээһин, маныаха бэйэ билиитин күнүстэ үрдэтин, сайдан иһин ирдэһин эттэ.

Ил Түмэн дьокутаата Семен Никитин өбөнү үлэһин итингэ босомтону ууварга эттэ.

Бу күн учууталларга, үөрэх эйгэтин үлэһиттэригэр набаарадалар туттарылыннылар.

Улууспутугар быһыл саҥа үлэһин кэбит 14 дээр учууталы, уһууаан интээһиччилэрин билдэһиннэрдилэр. Эбэһиттэн кэбэ оскуола, уһууаан салайааччыларыгар анаан улуустаабы үөрэх салаатын дьэһиттэр сэмэһиннэ туһааннаах учууталларга Семен Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыгар уонна Степан Макаров аатынан Чурапчы гимназияда үөрэһи ытыгы бырасыйытын көрдөрөр анал былаһааккалар тэриһтэн үлэһитилэр.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ.



УСПУОРТ

Матрена Ноговицына өссө биир кыайыыта



Норуоттар икки ардыларынааҕы гроссмейстердар — Башкортостантан сылдыар аан дойду 7 төгүллээх чөмпүйүөнэ Тамара Тансыккужина уонна саха сириттэн аан дойду билигини чөмпүйүөнэ Матрена Ноговицына сүүс харахтаах дуобакка күрэхтэһиилэрин улахан түһүлгэтэ тэрилиннэ.

Маньаха биир дойдулаахпыт кыайылыны ситистэ. Гроссмейстердар киирсиилэрин балабан ыйын 7 күнүгэр “Саха” НКИХ

была эппиргэ уһулла. “Матрена Ноговицына бу улахан кыайымыта Саха сирин устуоруйатыгар аан бастаагы. Арасыйыаҕа иккис түгэи буолар. Онон гроссмейстербытынан кээн туттабыт”, — дээн Ил Дархан Айсен Николаев бэлэстэтэ.

Өрөспүүбүлүкэ вице-премьера Сергей Местников эппитинэн, оҕолорго уонна ыччаттарга дуобаты кээнник тарҕатар туһуттан өрөспүүбүлүкэ дуобакка федерацията, Үүнэр кэлүөнэ тус сыаллаах пуондата уонна “Саха” НКИХ бу бырайыагы өссө биис сыллааҕыта толкуйдаабыттар.


Вице-премьер кыайылаахха 150 тыһ. солк., оттон күрэхтэһини кыттылааһар 50 тыһ. солк. суумалаах сэртиникээтэри туттарда.

“СО” кэр.



УТҮӨ ХОЛОБУР

Кытаанахтан Гоша Афанасьев: “Улааттахпына, фермер буолуохпун баҕарабын”



Саха сиригэр түргэнник ситэр салааны сайыннарыыга өссө биир хайысха - көтөрү иитэр дьээ күргэн пиэрмэлэрин тэрийии. Оттон Чурапчы улуунугар дьээ күргэн эконимикэтин өйүүр сыаллаах бырагыраама олоххо киллэриллэн, көдүүстээхтик үлэлээбитэ балай эмэ күм ааста.

Килэҥки бөлүөлүгүн Василий Яковлев-Далан аатынан Кытаанах орто оскуолатын 6-с кылааһын үөрэнүүчүтэ Гоша Афанасьев 2017 сылтан ыла, дьээ көтөрү иитини дьарыктанар. Билигин уустук кэмгэ көтөр этэ, сыммыта дьээ күргэн күн-кээҕи аһылыгар олус илгэмтэлээх, миннигэс, туһалаах эбиллик буоларын ким даҕаны мэлдьэспэтэ буолуо.

Гоша быһылгыттан сонун көрүгү — индиогу иитэр буолла. — Мин эбэбинэн Людмила Николаевнаһым, бастаан, кууруссаны кытта хааһы, куһу эрэ иитэр этибит. Оттон билигин кэ-

тэи көрбүтүнүн, кууруссаны уонна индиогу олох орлордум. Куурусса хайдарын бэри да уруккуттан билэр буоллахпытпына, индиогу дьон улаханник билбэт эбит. Онон бу көтөр туһунан кылаастык кэлэһим.

Индиогары дьонтон аһылаһан ылбыппыт. Аһылыкка улахан биринниктэрэ суох эбит. Хайдах үөрэтэргитин аһылылар — оту сиилэр, оҕуруот аһын, фрукта тобохторун, комбикорму, сорох кэмгэ сибинниэ комбикормун ситэһин. Кус-хаас курдук чаччык буолбатахтар. Уонна майгылары да сымнаһас. Холобур, төһө да улахан буолбуттарын иһин, кууруссалары атаҕастаабаттар, биһиргэ эйэ-дэмнээхтик сылдылаар, аһылылар, утуһаллар. Хаһаайынары түргэнник биллээлэр, баһына сылдылаар. Уонна саамай кылаабынайа, билигин кылагас сайыммыт иһингэр ыһааһынары эбиллиһэрэ олус үчүгэй. Холобур, күһүнүн 20 киһилэттэн таһа 30-ча киһилэҕэ дьэри тийһалэр. Эттэрэ миннигэс, быраастар этэллэринэн, диетическэй, гипоаллергеннай. Итэ-бэстэрэ дьон — түргэн баҕаһылар, икки мистэрэ курдук үрдүгү таах көтөлөр, ол иһин арыһый хаһа сиргэ туһооһа наһаа эбит.

Онон дьээ таһынааҕы учаастактардаах, тыһаа оҕорор дьонго индиогу иитэллэрингэр сүбэлэһим этэ. Биһир бэйэм олох кэмсэммитим, — дээн соһуйуом иһин чобуотук, дол-бааччы көксир уол буолан биһирдэ.

Гоша хаастарын Гусев уонна Гасан дээн аатталаабыт эбит, итиһэри таһынан Хорсун, Куттаҕас дээн чарапахылардаах, Олимп дээн ыттаах.

“Туох баҕа санаалааххын?” — дээн ыһытыһар, Гоша өр толкуйдуу барбака: “Кытаанахпытыгар бэтэрингэр баара эбитэ буоллар. Бу сайын биһир индиогум улаханник бааһыра сылдыбыта. Хата, онно улуус киһиттэн бэтэрингэр кыһаларга прививка биһэрэ кэлбиттэрингэр көрдөрөн, маастаан, бэтэбит эмтэһиппит. Кыһаларга, сии биһир дьонго курдук, эм-томп, көрдөрүнүү наһаа. Оттон уонна биһир улахан баҕа санаам дээн — бэлэһиптэтэһим буоллар (мичээрдинир). Дьонум 20-чэ сүөһүнү көрөллөр, онно көмөлөһөн билигин оттуу сылдыһын. Улааттахпына, фермер буолуохпун баҕарабын”, — дээтэ.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ.

ТҮҮА ХАҢААЙЫСТЫБАТА

БАЛАБАН ЫЙЫН 8 КҮНҮНЭЭБИ ТУРУГУНАН ОТТООҕУН КӨРДӨРҮҮТЭ

№	Нэһилиэк	2022 сыллааҕы былаан, туонна	Барыллааһын	Охсуллубута, гектар	Бэлэмнээһинтэ, туонна	ол иһингэр мобилнай-дарынан	Толоруу %	Барыллааһынтан %
1	Алаҕар	1804,0	1335,0	1425,4	79	535	486,5	91
2	Бахсы	1601,0	1200,0	1233,5	77	400	245,0	61
3	Болтоҕо	1817,0	1440,0	993,0	55	440	210,0	48
4	Болугур	3078,0	3178,0	2940,0	96		0,0	
5	Кытаанах	2000,0	1458,0	1539,0	77	210	182,0	87
6	Арыһылаах	1576,0	1561,0	1077,0	68		0,0	
7	Мугудай	2612,0	2000,0	1525,0	58	450	220,0	49
8	Одьулуун	3303,0	1900,0	1555,0	47	770	565,0	73
9	Соловьёв	2331,0	2731,0	2396,0	103	500	500,0	100
10	Сылаҕ	4522,0	2997,0	2359,0	52	1857	1283,0	69
11	Төлөй	1618,0	1160,0	707,0	44	633	316,0	50
12	Хадаар	1506,0	1150,0	835,0	55	725	515,0	71
13	Хатылы	2180,0	2280,0	2072,0	95	700	700,0	100
14	Хайахсыт	1587,0	1200,0	1029,5	65	500	400,0	80
15	Хогтоҕо	3252,0	2900,0	1660,0	51	1280	440,0	34
16	Чакыр	2265,0	1665,0	1245,6	55	591	225,0	38
17	Чурапчы	1948,0	1650,0	1241,0	64	700	350,0	50
	Улуус үрдүнэн	39000,0	31805,0	25833,0	66	10291,0	6637,5	64

Марианна ПЕРМЯКОВА, улуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын кылаабынай агронома.

ХОТУ КӨҮӨРҮЛЛҮҮ ВО СЫЛЫН КӨРСӨ

Булуңга олохсуйбут хадаардар ыччаттара ыалдыттаатылар

1942 сыллаахха Чурапчы оройуонун 41 колхуостарын, 1850 хаһаайыстыбатын, 5318 киһини партия Обкомун биоротун атырдыах ыйын 11 күнүнээди 213 №-дээх сыһа дьаһалынан, Хоту оройуоннарга күүс өтүтүн балык булдугар көһөрөргө уураахтаабытара. Үс хонук иһигэр бириэмэ биэрэн, бэйэлэрин кытта 16 киһиэ ыйааһынаах малы-салы илдьэ баралларын көгүлүтээн, туох да бэлэмэ суох дьону көһөрбүттэрэ. Кими да, тугу да аахсыбакка, барыларын утаарбыттара.



Сыһа дьаһал содулуттан Чурапчы оройуона 2 тыһыынчаттан тахса киһини сүтэрбитэ, онтон Аба дойдуга Улуу сэринигэр 900-тэн тахса киһи сырдык тыһыын толук уурбута. Маны тыһыан дойдуга хаалбыттаран өлүү-сүтүү, хоту сирдэргэ көһөрүлүү түмүгэр, сэрин иһинэ оройуон 19279 киһилээх эбит буолабына, сэрин бүтүүтэ баара-суоҕа 7434 киһилээх хаалбыта. Оройуон киһитин ахсаана 2,5 төгүл адыһабыта. Сэрин иһинээди нэһилэниһитин ахсаанын, 46

сыл буолан баран, 1988 сыллаахха эрэ ситиспитэ. Чурапчы оройуона 1940 сыллаахха 50191 ынах, сылгы сүөһүлээбэ, көһөрүлүү юнигитэн 13813 ынах, сылгы эрэ хаалбыта. Үс сыл иһигэр ынах сүөһү ахсаана – 22,5% , сылгы 42% аҕаабыта. Көһөрүлүү содулуттан 2000 юрүгэ дьы-уот, үйэлэр тухары тутуллубут араас тутуулар, сэн-сэбиргэл хаһаайына суох таах хаалбытара... Булуң оройуонугар 12 колхуос дьону көһөрүлүбүтэ. Чурапчылар Булуңга элбэх сага балыктыыр учаастактары арыы-быттара. Маныа билин оройуонмуттан 1400-тэн тахса киһи тиниэн, көһөрүлгөн кэлбит агын дьону кытта биһигэ Арапастаах, Бобровскай, Салылаах, Трофимовскай, Тинт Арыы, Остоһоо Хаһа уо.да сага бөлүөлэктэри төрүттэспиттэрэ. Балык бултууһуналар күүстэрин харыстаабак-

каменю, босуобуйалары туруорсуу, өйдөбүннүк бэлэктэри, пааматынныктары туттарыы уо.да дьаһаллар күн бүгүгүгэ дээрн ытылла тураллар. Быйыл сайын атырдыах ыйын 5-6 күнүөрүгэр Булуң улуунун Бочуоттаах олохтооҕо, Саха өрөспүүбүлүкэтин Ытык кырдыаҕа, бэтэрээнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин тыа хаһаайыстыбатыгар туйуна Василий Бурцев көдүлээһиниээн, тэрийинтээн, көһөрүлүү 80 сылын көрсө, Хадаар нэһилэнигиттэн төрүттээх көһөрүлүү кэмгэр Булуңга олохсуйа хаалыт дьон сыдыааннара, оҕолоро, сизэнэрэ уопсайа, 17 киһи, Чурапчы улуунугар кэлэн, араас хабааннаах көсүүүлэри тэрийбэн барбыттара. Булуң дэлгэссийэтин Чурапчы улуунун баһылытын социальнай боптуруостарга солбууһаачы Мария Кронникова уонна Хадаар нэһилэнигитин баһылыта Афанасий Степанов арыаллаан сырыттылар. Чурапчы улуунун баһылытын Степан Саргыдаевы кытта көрсөн, салгы өссө да ситимнээх үлэни-хамнаһы тэрийбэргэ кэпсэттиһилэр. Салгы көһөрүлүү мемориалыгар, улуустаагы А.А.Савин аатынан мусеойга сырыттылар. Көһөрүлүү мусеойугар Булуң улуунун дэлгэссийэтин Хатылы нэһилэнигитин баһылыта Ульяна Атласова көрүстэ. Чурапчы сиригэр-буоругар үктэммиттэринэн эбэрдэлэн туран, Хатылы туһу-

наа киһилэри, көһөрүлүү туһунан буклеттары бэлэктээтэ. “Баба санаа” эбэлэрэ арылаах алаадынан, саламаатынан күндүлээтилэр. Көһөрүлүү мусеойун төрүттээбит, Чурапчы улуунун, Хатылы нэһилэнигитин Бочуоттаах олохтооҕо Дмитрий Чечубутов Булуң дэлгэссийэтин долгуһа көрүстэ. Дмитрий Павлович тэрийбит мусеойун экспонаттар ис хоһооннорун тустарынан кэпсэбигитин ыалдыттар болҕойон иһигиттэр, сэрин көрдүлэр. Көһөрүлүү кэмгэр Чурапчы оройуонуттан 42 эдэр кыас Булуң сиригэр олохсуйа хаалан, мал буолан, оҕолоннорууланан тэрийбэн оһороллорун туһунан сэнээрэ, соһуйа иһигиттэр. Ол курдук, Екатерина Сергеевна Степановаҕа анаммыт быыстапканы сийилин көрөн, бэйэлэригэр үгүһү илгэринилэр. Салгы истиннээх сэлгэрээн, өйдөбүннүк хаартыскаҕа түһэн, махтанан, Хадаар нэһилэнигэр айаннаатылар. Күн-дьыл аастааһын аайы, аҕам саастаах дьоммут, Хоту көһөрүлүү кыттылаахтара, айыһа сокуонунан адыһаан иһэлэр. Киһилэр олорон аастыт олохторун оҕолоро, сизэнэрэ салгыыллар. Норуонка хара мээ буолан хаалыт улууспут кырдыктаах устуруйатын юнүсэри ыччаттарытыгар тизэрин – ытык юстиг.

Марфа ЧИЧИГИНАРОВА, Хатылытаагы Көһөрүлүү мусеойун сэбиэдиссэйэ.

Көһөрүүнү умнуохпут суоҕа!

Хайахсыт ытык кырдыаҕа Мотуруона Дэинисэбэ Көһөрүү илгэтин Ахтан сэлгэргэбитин Оҕолоро барахсаптар Киһигэ онорбуттар. Ол дьулаан ахтыһыны Ааҕа олорон, Харахлар илэ көһүннэ: “Сэрин буолаатын кытары Сир-дойду тэнигэ айманна. Бир да хааптыла ардах Халлаантан түстэст буолбута. Эбитин аһына буулаан, Салаа от үүммэтэбэ. Алҕаска да аһыастык санарбат, Сыһа-хапты туттубат, Дьыл-хонук үүммүтэ. 1942 сыл хоту көһөрүүгэ Иһинит аҕам оҕонньор Сэттэ уон биэс саастааҕа. “Маныа дойдубар дьоммун Аа-дьуо кыстатыам, Билигини ытыһыман!”-дизэн Көрдөһөн көрбүтүн Төрүт ылымматтахтар. 12-лээх балтым Бэстээххэ борокуот куутэн Аймана олорор юммитигэр Иккэ буолан маҕаһыантан Ас атыһылаан кэлбиттэрэ. Ол түүн истэрэ ылдыан, Үрүһү бөҕө буолулар, Ис тивигэр халтарбыттар, Аргыс уола икки хонно, Өлбүт оҕону өрүскэ Үрүһү кутталыттан Дьону муннаахтар Танаска хороччу суулаан, Кистээн юбисиниттэрэ, Анаммыт сирдэригэр тиниэн, Унуобун туһууттара. Балтым Натаараҕа Баһай да уһуннук ылдыан, Эрдэһэн өлбүтэ.

Сотун сирин көрүөм дээн, Үөрэр курдуктум. Аҕам кыһын аһыан, Ытаан-сонгоон муннамыта. Икки кэргэн тухары Сүүрбэччэ оҕотуттан Маллыт төрөгүт Аһыһын-аһытын, Олох ыар кутурданын Үйүтүн тухары үмүбүт, Сүрэх өснөт баһын Киһи судургу тыһынын Кыйан тиздэбэт суола, Киһи-сүөһү олохсуйбатах Кураһык сиргэ Сүөһүгөн хаалбыһыт. Сарыларга аҕам чаастан Кизгэ аҕам чааска дээрн Үлэнири ирдэһилэр. Өрүһүгөн кэлбит Бэрэбинэ маһы Муустан хостоон, Хаһа үрдүгэр таһааран, Тутуу маһа бэлэмнирбит. Хаһаны далайарга Халтараана бэрт буолан, Бүтүр Уус барахсан Төһөһооһох тимир боһолук Кэргэргэ анаан онорбута. Дьолүгэ үктээн тирэһэргэ Уһун баһайы тыгырахтаах Буоллар даһаны, Анаара хаалыар дээрн Элэһэн хаалбыта. Бэһимэ курдук уһун быанан Бэрэбинэни уонна буолан, Өрө соһон таһырарбыт. Оттук маһытын Тыһытан-күрдэһэн, Сэһилэбит суох да буоллар, Бэйэбит эрбээн сордонорбут. Хаһыан да ыл кыттыһан, Халлоҕос туруоран Балаһан сыһа онгостон, Кумаһынан сыбаабыта буолан, Кыһылар уйаламмыһыт. Сорохтор сырыстаан ылдыан, Сорохтор хоргуһан, Тарбахпыт таһыччы тардан, Миниэбит иһэн, Тивипит бүтүһүү түһэн, Эрдэ баһону көрбүһүт. “Сыһыкка” дигэн маһы Хоту сиргэ баарын

Оһио тиниэн биһипитт. Эмтэһэргэ эмп суоҕа. Кыра бурдук нуорматын Убаһас хаһы онгостон, Элбэх хонукка тиздэр Ыраас сырдык ырабыт Төрүт ыйга тивибөккэ, Бүтэн хаалан мунтуура. Ыалдыан октубут өтүбүт Нуорма бурдуктан мээһини, Хоргуһаҕа барара. Нуормабыт бүтүһүгэ, Өрүс уутун иһэ-иһэ, Үлэһэн муннаарбыт. Өрүс иһимэ уратытын Олох билбэт буоламыт, Бир да балыгы ылабакка, Эрдэ бөҕө буолбута. Бизэ уоннаах иһэм Кыһын аһыһыгар Сүрэгинэн охтубута, Төрүт өрүттүбөккэ, Олохтон туорабыта. Адам таһырдыа хаарга Таһааран юбисинэн кэрэһэн, Ый кэринэ балаһаһа Күүһүгөн сыһарбыта. Саас киһи көрдөһөн, Иһи хаһтаран, Тинт маһынан хоруоптаан, Таһаһын таһыһтаран, Үөһэ хаһа үрдүгэр Таһаарар буолуппут. Көмсөр киһи суоҕа. Аҕам торуоскалаах, Атаҕа сырыстаан истэ, Ыарыһта үлүгэр, Салааскаҕа ууран, Хаһаны далаһан, Соһон истэһинэ, Хоруоппут тааска иһинэн, Сиргэ төкүнүс тыһына, Хоруобу баһар Өтүүбүт да суоҕа. Иһэм барахсан Алларса дьуки Төкүнүтү турда. Мин таһыгар сүүрэн, Иһим эрдэһэни ситэн ылан, Баһаһыттан харбаан, Нэһилэ тохтоттум. Аҕаһынан иһимэн Көмөһөн тардаммыт.

Хайаҕа таһаардыбыт. Ол икки адыһыгар Эбитт чаһа бүтүгэ. Мин сүр ыксальнан Алларса үлэбэр тэбинним... Бир мүнүүтэ да хойутаа – Нуорма аспыт быһыллар. “Иһэ, иһэ, бэрэстэһи, Уһуоххун да тутуһар Биримэм суох буолтун!”-Хараһым уута сар түстэ, Төһөм туймааран ылла... Онон иһэм барахсаны Аҕам уһуох туһуута. Ол сыл түүн аһым Хас да киһи өлбүт сураһын Сарыарда истэрибит. Уһуох тутар сэнэ суох. Дьиз таһыгар таһааран, Дьаарыстаан иһэллэр. Ол эрдэһэх ыар кыстыгы Аҕаһынын туораан, Кыамматтар дэтэн, Дойдубуттар төһөрөр Дьаһал таһсан, Айанна турунубут. Бирэктэн борокуокка тиздэр Баарса баарыгар Таһаарастытын тизинибит. Эһисэ айлаан буолла. “Быа быһыанна дьон ууга барда!” Аҕам оҕонньору кытары Бизэ саастаах кыас Баарсаларын быһа быстан, Божуһа суох үөс дигэн Дьулуруһа турдулар. Оҕо ыһыар саһата Уйуһаны котуттэ... Эдэр эрдэһинэ, Күүстээх дэһипит Аҕам оҕонньор Улаһанык уһуһан, Тыһыны ууга истанан, Сыһыныах илигинэн Баарса быатын тардан турда. Баарса тимириэ Икки илин хаалыһын кэннэ Нэһилэ быһааһылар. Аҕам бүрдэрин тыһыһан, Улаһанык маһыла, Бэйэтин кыаммат буолла, Убаһаһын хойуутун Иһэ саһан туһула. Анныгар тоһуйа

Таас ууран иһэбин... Хаһах курдук сүүлэ истэ. Борокуот үлэһиттэрэ Сиргэни бөҕө буолулар. Субу-субу өрүскэ быраһаары, Кэлэ-кэлэ мөһөллөр. “Быраһыман, бырахтааххытын, Миниги эмэ быраһыт!” Дигэн ыһык-ыһыһыан Аҕабар саба түһэбин. Ол курдук эрдэһим, Бэстээх бизэһин булбуппут.” Дьэ, ити дьыһнээх Ис сүрэгтэн кэпсээн, Миниги долгуһуута Көһөрүүгэ түбэспит Хас бир ылл Киһини волутар сэлэһнэрэ Кэһигэ буолан тивиниһилэр. Төһөһөх сэнэбили Алаас ыла көрсүбүтүн, Төһөһөх атаҕастаһылы Эһэһинэн тэлибитин, Төһөһөх үтүс киһи Тыһына быстыһытын, Төһөһөх олоххо дьулуур Тыһынаах ордорбутун “Сэрин аармаһаһыгар Боруһига аһан Балык бултууһут!”- дигэн Кырдыһастары, оҕолору Үнтү үүрэн ыһыһыт Уураһ ыар содуһун Үөрэттин, чөһөһин Салһанан бара турдаҕа! Дьинг олоххо буолбут Үйүһийбит чакчыһы, Оччотооһу кэлүөнэ дьон Хаһах кэпсээн, Кимтэн хомойон, хоргутан Суруһан хаалларбыттарын Көһөрө, сыһынага саһыар Ыар соругу ыһыһыман! Элбэх аһыһ-аба алтыһыт, Элбэх хараһ ууга тохтубут Ол сыһлар дьингээх туһуһула Киһилэр этилэр ээ, умнуһан, Ханнык да туһула, Ханнык да олоххо!

СЭНГЭЭРЭ.

Маарыкчаан ыччаттара

Сага киин идиэйэлээх ыччаты күүтэр

Арасыйагаагы ыччат күнүгэр Чурапчытаагы уснуорт үнүстүүтүгэр «Эрчим» тыа сирийн ыччатын көбүлээнинин өйүүр киин аһыллыбыта. Бырайыак СӨ Ил Дархан гранынан олоххо киридэ.

“Сага киин бу ыйтан сабаалаан үлэлибэ. Манна Чурапчы улуунун бадалаах ыччата үөрэннн сөн. Нобуор, бу күннэргэ буола турар.” – диин үнүстүүт үлэнигэ Галина Алексеева билиһиннэрдэ.

Ыччаттар хамаандаларга араһан сыл устата үөрэнн, олоор сэлэниһэлэрин сайдыты-

гар, ыччат бэйни салайынымытын көбүлээнигэ социальнай суолталаах бырайыактарын онгоруолор. Үөрэх түмүгүнэн кыайыт хамаанда ноутбугунан наһараадаланыада. Бары кыттааччыларга анал форма бөрүлэр.



Киин куораттартан уопут атастаһан кэллилэр

Быйыл сайын Чурапчытаагы аграрнай-техническэй колледж үлэнигэригэр Одьулууннаагы аграрнай салаа баазатыгар өрөспүүбүлүкэтээби «ПРОФteam» методической оонньуу буолан ааспыта. Тэрэһин СӨ орто анал үөрэх преподавателлэрин ассоциациятын көбүлээнининэн тэриллибит. Бу оонньуу түмүгүнэн түөрт кыайылаах хамаанда талылыбыта. Киинилэр СӨ Ил Дархан гранынан атырдыах ыйын 21-28 күннэригэр Арасыйа киин куораттарыгар стажировкалан кэллилэр.

Бу айаннарыгар туох саган билбиттэрин-көрбүттэрин туһунан Чурапчытаагы колледж педагог-организатора Варвара Орлова кэпсир:

СӨ эдэр преподавателлэр ассоциацияларын чилиһиннэрдэ буолан, Казаньга уонна Москубага орто анал үөрэх кыһаларыгар сылдьан, уопут атастастыбыт. Улахан куораттар хайдах үлэлиһэн-хамсаан овороллорун көрдүбүт. Билиги хамаандабытын СӨ эдэр преподавателлэр ассоциацияларын бэрэсэдьүтүнүн, солбууааччы Галина Александровна Антонова-Тен салайан илдэ сырытта. Биэр идиэйэлээбэ былаан олус илгэм этэ. Араас хайыскалаах



колледжтарга сырыттыбыт. Казаньтаагы эргини-экиннэмкэ техникума грант бырагыраамаларга кыттаһытан таһынан, онгортон таһаарыыга күүсү үлэлиир эбит. Манна устудьуоннар төһөнөн үлэлииллэр да, сөнчөнөн хамнаһы ылааллар. Интэриэстэх, ис сүрэгиттэн ылсан үлэлиэн бадарар киһи сөптөөх үлэтэ таһылаах буолар. Киинилэр «эдэр дьону өйөөн, салайан биздэһхэ, кыайаллара-хотоллоро мунура суох» диин этэллэр. Бу билиги сылдыһыт үөрэх кыһаларыт аан дойдутаагы «World Skills» бырагыраама кыһыл, үрүг көмүс мэтээллээхтэрин үөрэтэн таһааран овороллор. Саамай үчүгэйэ диин – билигин ити мэтээллээхтэри бэйэлэрин үөрэхтэрин салаатыгар үлэбэ киллэрэн, эбин

атын чөмпүйөөннэри итэн таһааралларыгар олук уураллар. Онон билиги бэйэбит устудьуоннарытын сүрүн билиһиннэрин таһынан, уопут ылаалларыгар, бэйэлэрин дыалаларын арынан үлэлииллэригэр анаан онгортон таһаарар тэригэ курдук баара буоллар, ситиһини кэлэ турарыгар олук буолуо эбит. Эдэр киһи эриннээх сааһын туһунан, барытын көрө, билэ, сайда турара туохтаабар да ордук. Маны таһынан, Иннополис университетэ, ол эбэтэр Казаньга биллэр саамай улахан «город будущего» уонна Москватаагы «Сколково» инновация киинин көрдүбүт. Бу аныгы технология, научнай-инженер кииннэргэ элбэх холобуру ылдыбыт.

Көмүс күһүнү түһэрэргэ фотограф сүбэтэ

Куйаас күннээх кылгас сайыммыт бүтэн, көмүс күһүммүт кэллэ. Айылбаага күрө түгэннэри хаартыскага үйэтигэргэ табыгастаах кэмнэр үүннүлэр. Онуоха Чурапчы биэр бастын фотограба Ньургунна Беляева «маарыкчаан ыччаттарыгар» хайдах күрө, табыллыбыт каадырлары түһэрэргэ кистэлэнтэрин үлэстэр.

Сүрүн быраабыла – сөптөөх сырдатыы



Хаартысканы сөпкө түһэрэргэ чопчу быраабыла суох. Киһи харабар хатанар түгүнүгэр түһэригэ тиэмэттэн туудууга суох сырдик түһүүтү, күн сардынага ханан табыгастаһын булуохтаах. Билигин төлөлүүнүгэр да хатыламмыт ураты каадырлары түһөрүбүн. Эбинтин анал сийһарылар көмөлөрүнэн тулсаран биздэһхэ сөн.

Тыаһа сбирдэх быыһынан түһэриг



Айылбааны түһэрэр буоллаха, снимок ыраах, чугас эменнэрдэх буолара ордук. Ол эбэтэр, каадырга сбирдэхтэр уопсай фон иннигэр аарка курдук кириэн биэрэрэ хаартысканы кизгэтэр, визуальнай көстүүтүн тулсарар. Боростуой күннэбэи хаартыска буолбатын туһугар композиция онгортон биэрнэххэ сөн. Холобур, хойуу сбирдэхтэх хатыг аттыгар олоппоһу ууран, илпорморт курдук түһэриһхэ сөн.

Күһүнү айылбаага сылаастык таһылыг

Тыа сирийгэр олоор буолан, куораттаагы «удачнай» истиил билиһхэ табыллыбат. Манык истиини устуудуйага түһэриһхэн бадарар буоллаха, «Айылгыга» НАДь Коворкиннэ киинигэ, «Айыллаангыга» түһүүххэ сөн. Ол эрээри, саас, сайын, күһүн айылбаага түһэр табыгастаах.



Күһүнү айылбаага түһөргө сылаастык таһылыг. Сылаас туоннаах, ойууга суох баайы сибиннэрдэ, былаат үчүгэйдик көстөлүр. Уопсайынан, хаартыскага алара чабылхай өгнөөх таһыны кэтимээн, сылаас туоннар ис кирибэхтик көстөлүр, чуолаан күһүнүгү хаартыскага.

Араас атрибуттар хаартысканы кизгэтэлэр



Фотосессияда чымадааны, пледи уонна астаах, фруктаах корзиналары туһаныаххытын сөн. Эбэтэр судургутук плед уонна сылаас чэйдэх чааскы эмиз күһүнүгү наастырыһыыны биэрэр.

Түмүккэ

Күһүнү таһаар, айылбаага таһан үөрэн-көтөн сүрэгитин көтөбүн. Улахан тыһынылар түбэ иликтэрини, оробулдэргэ айылбаага таһан, иһин-үс олус үчүгэй каадырлары онгортун.



Балаһаны бэлэмнээтэ Марфа ПЕТРОВА.

САХАМЕДСТРАХ



В Якутии стабильно фиксируется существенный прирост случаев заболеваемости уже так хорошо знакомым нам COVID-19. Легко спутать ковид с ОРВИ, ведь большинство симптомов ковида весьма схожи с простудными: повышенная температура, боль в горле, расстройство стула. В период пандемии коронавируса для каждого родителя предметом особого беспокойства становится здоровье ребенка. Как повысить иммунитет дочек и сыночков, что должен знать о питании детей во время и после болезни каждый родитель? Об этом и многом другом — Евдокия Монастырева, врач-педиатр, инфекционист, нефролог.

«Коронавирусная инфекция ввела новые парадигмы в нашу жизнь. Каждый день ко мне обращаются родители, которые жалуются, что их дети начали болеть чаще после перенесенного ковида. После него учащаются случаи заболевания ОРВИ и обострения хронических заболеваний, что особенно беспокоит родителей. Перенесенная коронавирусная инфекция действует как лакмусовая бумажка и показывает, где в нашем организме есть слабость и недостатки. Вспоминается притча: «рыбас там, где тонко» — начинается диалог детский врач Евдокия Монастырева.

- Почему так происходит, Евдокия Петровна?

- Организм во время заболевания бросает все силы на борьбу с инфекцией, задействует резервные силы и выжимает из клеток все до максимума. Замечали ли вы, что после любой перенесен-

КАК ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ПОСЛЕ КОВИДА? ПЯТЬ ПРАВИЛ ОТ ДЕТСКОГО ИНФЕКЦИОНИСТА

ной инфекции телу нужно время, чтобы восстановиться? Умеренная слабость, снижение аппетита и активности - это нормальная реакция организма после болезни.

Особенно это заметно у маленьких детей, которые будто

Евдокия Петровна работала в «красной зоне» с самого начала пандемии, с 2020 года, лечила детей от новой коронавирусной инфекции. Репортаж можно посмотреть по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=qdhdofcsvs>

уходят в регресс после болезни: перестают ходить, возвращаются к грудному вскармливанию или пустышке, задерживаются в физическом развитии. Это нужно для того, чтобы клетки нашего тела успели восстановить целостность тканей, создать новые иммунные тела, очиститься от токсинов и вернуться в норму.

Но после перенесенной НКВИ создается впечатление, будто весь наш резерв сил и иммунитета так и не восстанавливается. Либо это происходит слишком медленно, не как при обычном ОРВИ.

- Как же можно помочь детскому организму быстрее прийти в норму?

- В первую очередь это, конечно же, питание. Через пищу мы получаем энергию, строительные материалы для новых клеток, полезные микроэлементы и некоторые витамины. А как получить строительные материалы из легких углеводов, которые так любят наши дети? Легкие углеводы дают эфемерное чувство насыщенности, которое быстро проходит.

• Многие родители говорят: мой ребенок совсем не ест мясо, в него невозможно заставить обычную еду. Но как, как же ваш ребенок будет есть обычную еду,

если его рецепторы работают слабее, чем раньше, печенью и легкими?

Во время и после заболевания очень важно поступление белков и жиров, которые играют важную роль в строительстве новых иммунных клеток, тканей эпителия и слизистых. Как вы хотите восстанавливать поврежденные инфекцией ткани, если для этого нет строительного материала? Оттуда и учащение аллергий, которые на самом деле являются повреждением кожи, непроходящий кашель и насморк - раздражение слизистых дыхательных путей.

• Откуда мы можем получить достаточное количество белка? Из мяса, рыбы, бобовых и соевых продуктов. Если ребенок отказывается есть мясо, то можно варить ему супы с супом из костей и хрящей (свиные, куриные, говяжьи). Да, варить нужно долго, от 3 до 5 часов, чтобы суп был жидким, как холодец, чтобы все питательные вещества выварились. Такой суп будет богатым источником белка, коллагена и кальция - а это здоровая кожа, волосы, ногти и кости.

Во-вторых, обеспечьте ребенку достаточное количество воды. Обильное питье из расчета 60-100мл на кг веса ребенка в течение дня (то есть, если ваш ребенок весит 20 кг, то в течение суток рекомендуется выпить от 1,2 л до 2л жидкости). Большое количество воды помогает разжижить мокроту и слюну, а значит они будут легче отходить, предупреждает обезвоживание во время заболевания, ускоряет обмен веществ и оказывает дезинтоксикационное действие - то есть выводит токсины из организма с мочой. Токсины выделяются патогенными вирусами и бактериями. Можно сказать, что это их продукты жизнедеятельности и, в основном, это они отравляют организм

и вызывают температуру. Грамотное, достаточное употребление воды позволяет легче переносить температуру, снижает нагрузку на сердце. Объясню: у нас есть определенный объем циркулирующей крови, который при обезвоживании снижается. Соответственно, когда крови становится меньше, чем обычно, сердце начинает быстрее биться, чтобы в клетках по всему организму не было нехватки кислорода.

Поверьте, наш организм работает на износ, когда мы болеем, он потребляет колоссальное количество кислорода, так как полон участвует во всех обменных процессах по всему организму. И вот наши клетки кричат мозгу, что кислорода не хватает! Мозг начинает подгонять сердце, чтобы оно быстрее билось, чтобы кислород быстрее доставился в ткани. Дальше, соответственно, за сердцем начинают работать легкие, потому что циркулирующей крови мало и нужно ее быстро перегонять и наполнять новым кислородом.

• Если у нас будет адекватное количество воды в организме и объем циркулирующей крови будет более чем достаточен, сердце будет испытывать меньшие нагрузки, потому что кровяные клетки свободно перемещаются по току крови, а не будут халявотся в джунгли и толкаться друг с другом. Легкие будут работать спокойно и переносить адекватное количество кислорода - так и обывака будет меньше.

В-третьих, диета богатая фруктами, овощами и орехами (кроме тех случаев, когда у ребенка была кишечная инфекция). Помогает очистить кишечник от последствий антибиотикотерапии и создает благоприятную среду для развития полезных микроорганизмов в кишечнике. Не забываем про морсы, компоты, варенье

из черной смородины, которое богато витамином С.

Четвертое правило. Ежедневные умеренные физические нагрузки. Например, прогулка по 30-40 минут на улице, желательно, в парке или в лесу.

Пятое правило. Соблюдайте график сна и бодрствования. Сон сам по себе прекрасное лекарство. Во время сна наш мозг отдыхает, а организм активно восстанавливается, накапливает силы для следующего дня. Поэтому дети в постинфекционный период много спят, остаточная слабость сохраняется обычно еще в течение 3-5 дней. В это время организм восстанавливается. Важно соблюдать гигиену сна - отхождение ко сну не позднее 22 часов каждый день, дневной сон в течение 1-2 часов.

Берегите себя и детей. Приучайте ребенка мыть руки после каждой прогулки, надевайте перчатки во время игры на улице в прохладное время года, надевайте маску себе и ребенку в местах общественного скопления, носите с собой антисептик и бумажные платочки. Простые правила соблюдения личной гигиены спасут здоровье семьи, и сокращения от нашего работодателя о том, что вы часто на больничном - точно обойдут вас стороной!» - завершила педиатр Монастырева.

По вопросам оказания бесплатной медицинской помощи, за консультацией к врачам-экспертам, Вы можете обратиться в контакт-центр здравоохранения РС(Я) по телефону:

8 800 100 14 03, сайт: <https://sakhamedstrakh.ru/index.php>

Мы всегда рады ответить на каждый вопрос, касающийся медицинской помощи в Якутии. С заботой о нас и вашем здоровье - АО СМК «Сахамедстрах».

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Уважаемые родители и педагоги! С началом нового учебного года вас!

Энергетики напоминают о постоянной разъяснительной работе для детей об опасности, которую таят в себе электричество. Электричество – наш верный помощник в труде и в быту, но оно становится опасным для жизни человека, если с ним неправильно и небрежно обращаться. Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать элементарные требования техники безопасности и следовать правилам эксплуатации электрооборудования. Берегите себя и детей!

АО Сахэнерго

⚡ Электробезопасность на улице и дома

Дом и тем более город таят в себе множество опасностей, связанных с электричеством. Чтобы не попасть в беду, соблюдай вот эти несложные правила.

Не залезай на опоры линий электропередач! Это опасно для жизни.

Если увидишь на земле провод, ни в коем случае не подходи к нему ближе чем на 20 шагов – так умеет бегать по земле. Сообщи о проводе взрослым.

Не бросай на провода игрушки и другие предметы, не играй рядом с электромеханикой и проводом, тем более когда идет дождь.

Никогда не заходи на территорию, отмеченную знаками «Опасная», «Не входить», «Не влезай», «Под напряжением» или молнией.

Не развешивай вещи под линиями электропередач.

Уходи из дома, гаси свет и отключай электроприборы.

Ни в коем случае не туши водой горящие электроприборы, которые включены в электрическую сеть! Сразу зови взрослых.

Не играй с розетками и ни в коем случае ничего в них не засовывай! Это опасно для жизни.

Не вставляй в одну розетку несколько электроприборов одновременно.

Пользуйся только исправными электроприборами. Не разбирай приборы, они – игрушки!

Не дотрагивайся до проводов и электроприборов мокрыми руками. Нельзя пользоваться электроприборами, находясь в воде!


А главное – не включай электроприборы без разрешения взрослых и не оставляй их без присмотра.

⚡ Как распознать опасные объекты

Таковыми знаками обозначают опасные электрические объекты, которые находятся под напряжением. Запомни их и никогда не подходи к местам, где висят такие таблички.



На улице вы можете встретить следующие энергообъекты, представляющие опасность:



провод на земле

трансформаторная подстанция



опора ЛЭП

уличный осветитель

линии электропередач



высоковольтная подстанция



Узнай больше на sakhamedstrakh.ru

